WICIPEDIA

Latfieg

Iaith Faltig Ddwyreiniol a siaredir gan Latfiaid yn Latfia a gan ymfudwyr a'u disgynyddion yn yr Amerig, Awstralia a nifer o wledydd eraill yw **Latfieg** (*latviešu valoda*, IPA: [ˈlatviɛʃu ˈvaluɔda]). Mae hi'n yr iaith swyddogol yn Latfia ac un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Latfieg	
Ynganiad IPA	[ˈlatviɛʃu ˈvaluɔda]
Siaredir yn	Latfia, fel iaith leiafrifol yn yr Almaen, Awstralia, Brasil, Canada, y DU, Iwerddon, Rwsia, Seland Newydd, Unol Daleithiau America
Rhanbarth	Ewrop
Cyfanswm siaradwyr	1.5 miliwn fel iaith gyntaf 0.5 miliwn fel ail iaith
Teulu ieithyddol	Indo-Ewropeaidd Balto-Slafeg Baltaidd Dwyreiniol **Latfieg**
System ysgrifennu	Yr wyddor Ladin (Amrywiolyn Latfieg)
Statws swyddogol	
Iaith swyddogol yn	Latfia, Yr Undeb Ewropeaidd
Rheoleiddir gan	Canolfan yr Iaith Gwladwriaethol (*Valsts valodas centrs*)
Codau ieithoedd	
ISO 639-1	`lv`
ISO 639-2	`lav`
ISO 639-3	`lvs`
Wylfa Ieithoedd	`54-AAB-a`

Argraffiad Latfieg Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd

Chwiliwch am ***Latfieg*** yn Wiciadur.

Geirfa

- Helo: sveiki

[ˈsvɛiki], labdien [labˈdiɛn] ("ddiwrnod da")

- Bore da: labrīt

[laˈbriːt]

- Hwyl fawr: atā

[aˈtaː], uz redzēšanos [uz ˈrædæːʃanuɔs]

- Os gwelwch yn dda: lūdzu

[ˈluːdzu]

- Diolch: paldies

[palˈdiɛs]

- Noswaith dda: labvakar

[labˈvakar]

Dolenni allanol

- **(Saesneg)** Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=lav)

*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Latfieg&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Latfieg&oldid=3208453"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 30 Awst 2017, am 18:41.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.